

Informacioni list

- BBI Klasik paket

Standardni informacioni list u primjeni od 11.04.2025. godine

Podaci o davaocu usluge	Bosna Bank International dd Sarajevo Trg djece Sarajeva bb 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
-------------------------	--

Vrsta usluge	- Paket proizvoda i usluga – BBI Klasik paket
--------------	---

OPIS I NAMJENA	
Paket proizvoda predstavlja ponudu Banke koja sadrži različite proizvode i usluge, a iste Korisnik prihvata prilikom potpisivanja Pristupnice. Paket podrazumijeva više proizvoda / usluga spakovanih u određeni Paket, na način da prodaja Paketa podrazumijeva, istovremenu prodaju više proizvoda/usluga koje su grupisane u određeni Paket ili grupisanje postojećih proizvoda/usluga koje Klijent koristi. Paketi su kreirani tako da zadovolje sve kategorije klijenata, poslovnu kategoriju klijenata, penzionere, studente i/ili uže specificirane grupe klijenata, i to na način da svaki pojedinačni Paket pruža stimulativne pogodnosti za Korisnika Paketa. Za odobravanje i izdavanje proizvoda iz sadržaja Paketa korisnik mora ispunjavati uslove za svaki pojedini proizvod ili uslugu u skladu sa općim uslovima i pravilima za taj proizvod ili uslugu. Banka u pregovaračkoj fazi informiše Klijenta o uslovima i svim bitnim karakteristikama za svaku pojedinačnu uslugu koju nudi u paketu, i to u obliku standardnog informacionog lista sa reprezentativnim primjerom usluge, u pisanoj formi ili elektronskom obliku.	
IZNOS USLUGE, OZNAKA VALUTE I USLOVI KORIŠTENJA	
U pogledu minimalnog i maksimalnog iznosa sredstava na tekućem računu ne postoje ograničenja. Paket proizvoda i usluga se otvara kao i tekući račun u valuti KM (BAM). Da bi klijent aplicirao za otvaranje BBI Klasik paketa potrebno je da dostavi sljedeću dokumentaciju: - Fotokopija lične karte; - Cips ne stariji od 3 mjeseca, izuzev ako je ranije uspostavljen poslovni odnos sa klijentom i u slučaju da nije bilo promjene adrese prebivališta; - Pristupnica za otvaranje paketa računa (u Banci); Paket sadrži obavezne i opcionalne proizvode i usluge. Obavezni proizvod je tekući račun. Svi ostali proizvodi i usluge ponuđeni u paketu su opcionalnog karaktera.	
TRAJANJE UGOVORA	
Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme i traje do njegovog otkaza, odnosno do nastupanja uslova za raskid Ugovora. BBI Klasik paket prestaje i kada Klijentu prestane status na osnovu kojeg je otvorio navedeni račun. Klijent se obavezuje obavijestiti Banku o prestanku navedenog statusa. Banka zadržava pravo promjene pružaoca usluga bez uticaja na uslugu.	
VISINA I PROMJENJIVOST PROFITNE MARŽE I ELEMENTI NA OSNOVU KOJIH ĆE SE ODREĐIVATI UGOVORENA PROMJENJIVA PROFITNA MARŽA, NJIHOVA VISINA U VRIJEME ZAKLJUČENJA UGOVORA, PERIODI U KOJIMA ĆE SE MIJENJATI I NAČINE IZMJENE, KAO I FIKSNI ELEMENT AKO JE UGOVOREN	
Nije primjenjivo.	
EFEKTIVNA PROFITNA MARŽA I UKUPAN IZNOS KOJI KORISNIK MORA DA PLATI, ODNOSNO KOJI TREBA DA MU SE ISPLATI, PRIKAZAN PREKO REPREZENTATIVNOG PRIMJERA U KOJEM SU NAZNAČENI SVI ELEMENTI KORIŠTENI U OBRAČUNU	
Reprezentativni primjer:	
BANKARSKI PROIZVODI I USLUGE	POGODNOSTI U BBI KLASIK PAKETU
Otvaranje i mjesečna naknada za vođenje tekućeg računa	0,00 KM (uključeno u cijenu paketa),jednokratno, promjenjivo*
Dostava izvoda putem e-maila	0,00 KM (uključeno u cijenu paketa),jednokratno, promjenjivo*
Vođenje a vista računa KM	0,00 KM (uključeno u cijenu paketa),jednokratno, promjenjivo*
Vođena a vista računa multivalutnog	0,00 KM (uključeno u cijenu paketa),jednokratno, promjenjivo*

Debitna kartica Visa Platinum -osnovni korisnik	0,00 KM jednokratno, promjenjivo za izdavanje i 0,00 KM godišnje promjenjivo za godišnje članarine (uključeno u cijenu paketa)
Podizanje gotovine na ATM-u/POS-u druge banke u zemlji i inostranstvu	Bez naknade 3x mjesečno, svaka naredna u skladu sa tarifom jednokratno, promjenjivo
Niže naknade na transakcije UPP putem eBBI/mBBI	Plaćanje unutar Banke – 0,50 KM jednokratno, promjenjivo Plaćanje u drugu banku do 10.000KM (GC) – 0,70 KM jednokratno, promjenjivo Plaćanje u drugu banku preko 10.000KM (RTGS) – 4,00 KM jednokratno, promjenjivo
Trajni nalog	0,00 KM promjenjivo za uključenje standardnog trajnog naloga (uključeno u cijenu paketa)
Kupovna ili kreditna kartica	0,00 KM za izdavanje jednokratno, promjenjivo (uključeno u cijenu paketa) 0,00 KM godišnje članarine (uključeno u cijenu paketa) godišnje, promjenjivo 0,00 KM za vođenje računa (uključeno u cijenu paketa) mjesečno, promjenjivo
Asistencija na putu	0,00 KM jednokratno, promjenjivo
Ukupni iznos koji korisnik treba da plati na mjesečnom nivou	15,99 KM (mjesečno,promjenljivo)
Nominalna profitna marža	Nije primjenjivo
Efektivna profitna marža	Nije primjenjivo
IZNOS I BROJ RATA FINANSIRANJA I PERIODI U KOJIMA DOSPIJEVAJU (MJESEČNO, TROMJESEČNO I DRUGO)	
Nije primjenjivo.	
TROŠKOVI ODRŽAVANJA JEDNOG ILI VIŠE RAČUNA NA KOJIMA ĆE SE EVIDENTIRATI TRANSAKCIJE ZAJEDNO SA TROŠKOVIMA KORIŠTENJA ODREĐENOG SREDSTVA OTPLATE, KAKO ZA TRANSAKCIJE PLAĆANJA, TAKO I ZA POVLAČENJA SREDSTAVA, TE SVE DRUGE NAKNADE I TROŠKOVE KOJI PROIZLAZE IZ UGOVORA UZ ODREĐENJE DA LI SU FIKSNI ILI PROMJENLJIVI I USLOVI POD KOJIMA SE MOGU MIJENJATI	
Za usluge u poslovanju BBI Klasik paketu Banka utvrđuje, obračunava i naplaćuje od Vlasnika naknadu prema Tarifi usluga fizičkim licima Banke. Naknade vezane za Paket proizvoda i usluga definisane su Tarifom usluga za fizička lica koja je dostupna na internet stranici Banke i iste su podložne izmjenama. Bilo kakve izmjene navedenih naknada bit će objavljene 15 (petnaest) dana prije nego iste budu u primjeni. Vlasnik ovlašćuje Banku da bez njegove dalje saglasnosti navedene troškove naplati iz sredstava na njegovom tekućem računu, o čemu će ga Banka obavijestiti putem izvoda po računu.	
Naknada za otvaranje tekućeg računa	0,00 KM jednokratno, promjenjivo
Trošak naknada za vođenje tekućeg računa (mjesečno)	0,00 KM mjesečno promjenjivo
Vođenje neaktivnog računa	0,00 KM (uključeno u cijenu paketa) mjesečno, promjenjivo
Naknada za vođenje tekućeg računa nerezidenta	0,00 KM (uključeno u cijenu paketa) mjesečno, promjenjivo
Naknada za otvaranje BBI Klasik paketa	0,00 KM jednokratno, promjenjivo
Trošak naknade za vođenje BBI Klasik paketa	15,99 KM, mjesečno, promjenjivo
Obračun i naplata naknada za vođenje BBI Klasik paketa	Obračun naknade obavlja se automatizmom, posljednji dan u mjesecu. Naplata naknade vrši se

	automatizmom na dnevnoj bazi zaduženjem tekućeg računa Klijenta za iznos dospjelih, a nenaplaćenih naknada.
Uplata u gotovini na vlastiti račun	0,00 KM jednokratno promjenjivo
Uplata u gotovini od strane trećeg lica	2,00 KM, po nalogu jednokratno, promjenjivo
Isplata sa tekućeg računa	0,00 KM jednokratno, promjenjivo
Podizanje mjesečnih izvoda u organizacionom dijelu Banke	0,00 KM mjesečno, promjenjivo
Dostava izvoda elektronskim putem (e-mail)	0,00 KM mjesečno, promjenjivo
Printanje izvoda za posljednja 3 (tri) mjeseca	5,00 KM, jednokratno, promjenjivo
Printanje izvoda za posljednjih 6 (šest) mjeseci	7,00 KM, jednokratno, promjenjivo
Printanje izvoda za posljednjih 12 (dvanaest) mjeseci	12,00 KM, jednokratno, promjenjivo
Printanje izvoda iz ranijih godina	17,00 KM, jednokratno po godini, promjenjivo
Izdavanje Visa Platinum debit kartice	0,00 KM jednokratno, promjenjivo (uključeno u cijenu paketa)
Članarina za Visa Platinum debitnu karticu	0,00 KM godišnja, promjenjiva (uključeno u cijenu paketa)
Internet bankarstvo eBBI i/ili mobilno bankarstvo mBBI	0,00 KM mjesečno, promjenjivo (uključeno u cijenu paketa)
Trajni nalog – uključenje	0,00 KM jednokratno, promjenjivo
Dodatne pogodnosti na transakcije UPP putem eBBI/mBBI UPP unutar banke (plaćanje sa računa)	0,50 KM, po nalogu jednokratno, promjenjivo
Dodatne pogodnosti na transakcije UPP putem eBBI/mBBI – UPP GC (za naloge do 10.000,00 KM)	0,70 KM, jednokratno po nalogu, promjenjivo
Dodatne pogodnosti na transakcije UPP putem eBBI/mBBI – RTGS (za naloge preko 10.000,00 KM)	4,00 KM jednokratno po nalogu, promjenjivo
Članstvo u BIHAMK START paketu	0,00 KM jednokratno, promjenjivo
Naknada za prelazak sa manjeg paketa na veći	0,00 KM jednokratno, promjenjivo
Zatvaranje paketa proizvoda	0,00 KM jednokratno, promjenjivo
Zatvaranje eBBI ili mBBI usluge	15,00 KM, jednokratno, promjenjivo
Zatvaranje tekućeg računa	0,00 KM jednokratno, promjenjivo
Podizanje gotovine na BBI ATM-ovima	Neograničeno, bez naknade, jednokratno, promjenjivo
Podizanje gotovine na bankomatima BH Mreže	2,00 KM jednokratno, promjenjivo
Podizanje gotovine na ATM-u/POS-u druge banke u zemlji i inostranstvu	Bez naknade 3x mjesečno, svaka naredna u skladu sa tarifom, jednokratno, promjenjivo

U pogledu troškova koji su definisani kao promjenljivi, BBI uzima u obzir godišnju stopu inflacije/deflacije, prema zvaničnim podacima koje objavljuje Agencija za statistiku BiH. Ugovorne strane su saglasne, da će BBI vršiti usklađivanje visine promjenljivih troškova samo ukoliko zbir stopa inflacije/deflacije za protekle tri godine bude jednak ili iznad +/- 5%. BBI će jednom godišnje utvrđivati promjenu visine troškova u zavisnosti od promjene zbira stopa inflacije/deflacije za protekle tri godine. Ugovorne strane su saglasne da je BBI ovlaštena, u svakom trenutku, bez obzira na kretanja parametara Inflacije/deflacije donijeti odluku o smanjenju visine pojedinih troškova. BBI će o svim promjenama obavijestiti Korisnika putem nove tarife, koja će biti dostupna u prostorijama BBI ili objavljena na web stranici BBI.

INFORMACIJA O OBAVEZI KORIŠTENJA NOTARSKIH USLUGA PRILIKOM ZAKLJUČENJA UGOVORA	
Otvaranje BBI Klasik paketa ne zahtijeva obavezu korištenja notarskih usluga.	

INFORMACIJA O OBAVEZI ZAKLJUČENJA UGOVORA O SPOREDNIM USLUGAMA POVEZANIM SA OSNOVNIM UGOVOROM, NAROČITO KAD JE ZAKLJUČENJE TAKVOG UGOVORA OBAVEZNO RADI DOBIJANJA USLUGE
Uslov za otvaranje i korištenje BBI Klasik paketa proizvoda je aktivan tekući račun otvoren kod BBI d.d. Sarajevo.
PROFITNA MARŽA KOJA SE PRIMJENJUJE U SLUČAJU KAŠNjenja U IZMIRENju OBAVEZA I PRAVILA ZA NJENO PRILAGOĐAVANJE, TE DRUGE NAKNADE KOJE SE PLAĆAJU U SLUČAJU NEISPUNJENJA OBAVEZA
Banka vrši suspenziju na pravo korištenja pogodnosti iz Paketa, kada Korisnik paketa ima tri neplaćene mjesečne obaveze po osnovu naknada za vođenje. Što znači da se Korisniku paketa koji nije izmirio obaveze za naknade za vođenje Paketa za 3 (tri) mjeseca, Paket stavlja u status „suspenzije“. Navedeni status ne podrazumijeva otkaz Paketa, ali klijent od dana kada je nastupila suspenzija ne može koristiti pogodnosti Paketa u smislu Tarife za paket, od tog dana Banka za proizvode/usluge koje klijent koristi obračunava i naplaćuju standardne tarife za svaki pojedinačni proizvod/uslugu. Banka će naplaćivati mjesečnu naknadu za korištenje paketa i za neaktivne račune i to u visini mjesečne naknade za korištenje odgovarajućeg paketa, isključivo za račune sa pozitivnim saldom. Banka ne naplaćuje profitnu maržu niti penale za ovaj proizvod.
UPOZORENJE U VEZI SA POSLJEDICAMA PROPUŠTANJA IZMIRENJA OBAVEZA
Telefonski kontakt sa korisnikom tekućeg računa / Paketa poslije 30-og dana kašnjenja.
INSTRUMENTI OBEZBJEĐENJA ISPUJENJA OBAVEZA SA INFORMACIJOM O REDOSLIJEDU I NAČINU IZMIRENJA OBAVEZA IZ INSTRUMENTATA OBEZBJEĐENJA
Za usluge otvaranja i održavanja BBI Klasik paketa, Banka ne uzima instrumente obezbjeđenja od Vlasnika.
PRAVO KORISNIKA NA ODUSTAJANJE OD UGOVORA, USLOVI I NAČIN ODUSTAJANJA, KAO I VISINU TROŠKOVA U VEZI S TIM
Klijent može u svakom momentu otkazati korištenje Paketa uz podnošenje pismenog zahtjeva za zatvaranje Paketa uz uslov da izmiri dospjele, a nenaplaćene naknade. Otkazom ugovora od strane Klijenta ili raskidom ugovora na bilo koji način prestaju da važe sve bankarske pogodnosti koje je Korisnik ostvario korištenjem paketa. Nakon otkazivanja usluge Korisnik proizvode i usluge ranije obuhvaćene Paketom koristi po standardnim uslovima.
PRAVO KORISNIKA NA PRIJEVREMENU OTPLATU FINANSIRANJA I PRAVO BANKE NA NAKNADU, KAO I VISINU TE NAKNADE
Nije primjenjivo.
PRAVO KORISNIKA DA U TOKU PROCJENE NJEGOVE KREDITNE SPOSOBNOSTI BESPLATNO DOBIJE OBAVIJEŠTENJE O REZULTATIMA UVIDA U BAZE PODATAKA
Kod ove vrste usluge ne vrši se provjera kreditne sposobnosti korisnika / vlasnika tekućeg računa odnosno paketa proizvoda i usluga.
PRAVO KORISNIKA DA DOBIJE BESPLATNU KOPIJU NACRTA UGOVORA
Klijent ima pravo na besplatan primjerak nacрта ugovora, osim ukoliko Banka u vrijeme podnošenja zahtjeva korisnika ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje odnosa s korisnikom u konkretnom pravnom poslu. Klijent ima pravo razmotriti nacrt ugovora izvan prostorija banke u istom roku u kojem Banku obavezuju podaci u pregovaračkoj fazi sadržani u standardnom informacionom listu (7 dana od datuma naznačenog na standardnom informacionom listu).
PERIOD U KOJEM BANKU OBAVEZUJU PODACI DATI U PREGOVARAČKOJ FAZI
7 (sedam) dana od datuma naznačenog na standardnom informacionom listu.
USLOVI POLAGANJA NOVČANOG DEPOZITA KOD BANKE, AKO JE TO USLOV ZA ODOBRAVANJE KREDITA, KAO I MOGUĆNOST I USLOVI PREBIJANJA FINANSIRANJA I DEPOZITA
Nije primjenjivo.

Datum preuzimanja standardnog informacionog lista: ____/____/____ godine

Potpis tražioca paketa
(kojim potvrđuje prijem standardnog informacionog lista)

Potpis službenika Banke koji je uručio standardni informacioni list